

Na osnovu člana 24 stav 6 Zakona o energetici („Službeni list CG”, br. 5/16 i 51/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. maja 2019. godine, donijela je

## UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I VISOKOEFIKASNE KOGENERACIJE

### Predmet

#### Član 1

Ovom uredbom uređuje se način određivanja naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije (u daljem tekstu: naknada) i raspodjele sredstava prikupljenih od naknada, bliži način obračunavanja proporcionalnog udjela snabdjevača električnom energijom i kupca samosnabdjevača i postupanje sa viškom ili manjkom prikupljenih sredstava u kupovini i prodaji električne energije od povlašćenih proizvođača.

### Značenje izraza

#### Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

1) **podsticajna cijena** je cijena koja se plaća povlašćenom proizvođaču električne energije iz objekata koji koriste obnovljive izvore i objekata za visokoefikasnu kogeneraciju u skladu sa ugovorom o otkupu električne energije koji povlašćeni proizvođač zaključuje sa operatorom tržišta;

2) **ugovor o kupoprodaji** je ugovor zaključen između operatora tržišta i snabdjevača ili kupca samosnabdjevača o kupoprodaji obaveznog proporcionalnog udjela aktivne električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača;

3) **jedinična naknada** je dodatak na cijenu električne energije utvrđene ugovorom o kupoprodaji električne energije koju plaća krajnji kupac, izražena u c€/kWh.

### Sredstva prikupljena od naknade

#### Član 3

Sredstva od naknade prikupljena od krajnjih kupaca koriste se za plaćanje električne energije povlašćenim proizvođačima, kao dodatak na sredstva prikupljena po osnovu isporučene električne energije od operatora tržišta snabdjevaču ili kupcu samosnabdjevaču po cijeni aktivne energije iz ugovora o kupoprodaji.

Sredstva iz stava 1 ovog člana koriste se i za pokrivanje troškova koje operator tržišta ima zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači električne energije.

Naknadu koju snabdjevač i snabdjevač krajnjeg kupca instalisane snage veće od 50 MW i naponskog nivoa višeg od 35 kV (u daljem tekstu: kupac 50 MW) prikuplja od krajnjih kupaca za podsticanje proizvodnje električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju određuje se po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_J * (E_{kk} - E_{300kWh}) + \sum_{i=1}^n n_{Vi} * E_{i50MW}$$

gdje su:

$N_{OIE}$  – ukupan iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju;

$n_j$  – jedinična naknada krajnjeg kupca iz člana 4 ove uredbe, izražena u c€/kWh;

$E_{kk}$  – planirana potrošnja električne energije svih krajnjih kupaca, osim kupca 50 MW, utvrđena na osnovu energetskeg bilansa Crne Gore, izražena u kWh.

$E_{300kWh}$  – ukupna planirana potrošnja električne energije u obračunskom periodu kupaca iz kategorije domaćinstva do 300kWh po mjernom mjestu, prema podacima snabdjevača, izražena u kWh;

$n_{vj}$  – jedinična naknada kupca 50 MW, koja je izražena u c€/kWh;

$n$  – broj kupaca 50 MW;

$E_{i50MW}$  – planirana potrošnja snabdjevača kupca 50 MW, izražena u kWh.

Naknadu prikuplja samosnabdjevač i kupac 50MW kao samosnabdjevač za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

Naknada kupca samosnabdjevač određuje se po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_j * E_{potrošnja\ do\ 50MW}$$

gdje su:

$n_j$  - jedinična naknada iz člana 4 ove uredbe, izražena u €/kWh;

$E_{potrošnja\ do\ 50MW}$  – planirana potrošnja kupca samosnabdjevač do 50 MW, izražena u kWh.

Naknada kupca 50 MW kao samosnabdjevač određuje se po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_v * E_{50MW}$$

gdje su:

$n_v$  – jedinična naknada iz člana 4 ove uredbe, izražena u €/kWh;

$E_{50MW}$  – planirana potrošnja kupca 50MW kao samosnabdjevača, izražena u kWh.

### Način određivanja jedinične naknade

#### Član 4

Jedinična naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, u zavisnosti od kategorije kupaca, određuje se u skladu sa sljedećom tabelom:

kategorija kupaca	jedinična naknada [c€/kWh]
Krajnji kupac	$n_j = 0,9439$
krajnji kupac naponskog nivoa višeg od 35 kV i instalisane snage $50\ MW < S_{k50MW} \leq 120\ MW$	$n_v = \frac{5,32}{S_{k50MW}}$
krajnji kupac naponskog nivoa višeg od 35 kV i instalisane snage $S_{k50MW} > 120\ MW$	$n_v = \frac{2,32}{S_{k50MW}}$

gdje su:

$n_j$  - jedinična naknada za krajnjeg kupca, koja predstavlja dodatak na cijenu aktivne električne energije iz ugovora o kupoprodaji, iznosi 0,9439 c€/kWh;

$n_v$  - jedinična naknada za kupca 50 MW, koja predstavlja dodatak na cijenu aktivne električne energije iz ugovora o kupoprodaji, izražena u c€/kWh;

$S_{k50MW}$  - instalisana snaga potrošača kupca 50 MW, izražena u MW.

Jedinična naknada za prvih 300 kWh električne energije utrošenih na mjesečnom nivou od strane krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva iznosi 0 c€/kWh.

### Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

#### Član 5

Ukupni potrebni godišnji prihod (S) operatora tržišta za kupovinu električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije određuje se prema sljedećoj formuli:

$$S = P + N_v$$

gdje su:

$P$  - ukupni potrebni godišnji prihod od prodaje električne energije povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima ( $P_{rc}$ ) i naknade prikupljene od krajnjih kupaca za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije ( $N_{OIE}$ );

$N_v$  – sredstva koja se obezbjeđuju iz drugih izvora za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije na osnovu odluke iz člana 129 stav 1 tačka 14 Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon).

Ukupni potrebni godišnji prihod od prodaje električne energije povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima ( $P_{rc}$ ) i naknade prikupljene od krajnjih kupaca za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije ( $N_{OIE}$ ), određuje se prema sljedećoj formuli:

$$P = P_{rc} + N_{OIE}$$

Prihod od prodaje električne energije povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima određuje se prema sljedećoj formuli:

$$P_{rc} = C_{op} * E_{uk}$$

gdje su:

$C_{op}$  – cijena iz ugovora o kupoprodaji po kojoj snabdjevač i kupac samosnabdjevač kupuju električnu energiju od operatora tržišta, izražena u c€/kWh;

$E_{uk}$  - planirana proizvodnja električne energije povlašćenih proizvođača.

Cijena iz ugovora o kupoprodaji po kojoj snabdjevač i kupac samosnabdjevač kupuju električnu energiju od operatora tržišta određuje se prema sljedećoj formuli:

$$C_{op} = k_1 * C_f$$

gdje su:

$C_f$  – cijena sa referentne berze iz st. 5 i 6 ovog člana;

$k_1$  - koeficijent kvaliteta električne energije.

Referentnu energetska berzu iz stava 4 ovog člana određuje organ državne uprave nadležan za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 1. decembra tekuće, za narednu godinu i objavljuje na svojoj internet stranici.

Cijena sa referentne berze određuje se kao zbir dvije trećine mjesečnog prosjeka fjučersa bazne energije (settlement price) i jedne trećine mjesečnog prosjeka fjučersa vršne energije (settlement price) koji su objavljeni u septembru tekuće za narednu godinu na referentnoj berzi iz stava 5 ovog člana.

Koeficijent kvaliteta električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju iz stava 4 ovog člana utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na svojoj internet stranici do 15. decembra tekuće, za narednu godinu.

Sredstva prikupljena iz drugih izvora za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije, na osnovu odluke iz člana 129 stav 1 tačka 14 Zakona, određuju se prema sljedećoj formuli:

$$N_v = k * (T_{pc} + T_b - P - \Delta)$$

gdje su:

$T_{pc}$  – planirani godišnji trošak operatora tržišta za kupovinu aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača po podsticajnim cijenama, izražen u c€;

$T_b$  – planirani godišnji trošak operatora tržišta, zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači, izražen u c€;

$P$  – ukupni godišnji prihod od prodaje električne energije povlašćenih proizvođača snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima ( $P_{rc}$ ) i naknade prikupljene od krajnjih kupaca za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije ( $N_{OIE}$ );

$\Delta$  – razlika između ukupno ostvarenog prihoda operatora tržišta i ukupno ostvarenog troška operatora tržišta po osnovu kupovine aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača na kraju godine, izražena u c€;

$k$  – koeficijent rezerve.

## Planirani prihodi i troškovi

### Član 6

Planirani godišnji troškovi operatora tržišta, iz člana 5 stav 8 ove uredbe, za kupovinu aktivne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije po podsticajnim cijenama određuju se kao zbir proizvoda planirane proizvodnje aktivne električne energije i odgovarajućih podsticajnih cijena povlašćenih proizvođača ( $T_{pc}$ ).

Planirani godišnji troškovi operatora tržišta zbog debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači, iz člana 5 stav 8 ove uredbe, određuju se kao proizvod planiranog godišnjeg

troška operatora tržišta, iz stava 1 ovog člana, i koeficijenta troška balansiranja povlašćenih proizvođača ( $T_b$ ).

Planirani godišnji prihod operatora tržišta iz člana 5 stav 3 ove uredbe, od prodaje aktivne električne energije kupljene od povlašćenih proizvođača snabdjevaču i kupcu samosnabdjevaču određuje se kao proizvod cijene aktivne električne energije iz ugovora o kupoprodaji i količine električne energije koju snabdjevač i kupac samosnabdjevač kupuju od operatora tržišta ( $P_{rc}$ ).

Planirani godišnji prihod operatora tržišta po osnovu naknade iz člana 3 ove uredbe određuje se kao zbir proizvoda jediničnih naknada i planirane potrošnje krajnjih kupaca u zavisnosti od kategorije ( $N_{OIE}$ ).

Planirani godišnji prihod operatora tržišta iz drugih izvora određuje se u skladu sa članom 5 stav 8 ove uredbe ( $N_v$ ).

Koeficijent troška balansiranja zbog debalansa prouzrokovanog od strane povlašćenih proizvođača iznosi 0,03.

Razlika između ukupno ostvarenog prihoda operatora tržišta i ukupno ostvarenog troška operatora tržišta po osnovu kupovine aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača u tekućoj godini, određuje se u skladu sa članom 9 ove uredbe.

Rezervna finansijska sredstva za redovno izvršavanje obaveza prema operatoru tržišta obezbjeđuju se koeficijentom rezerve čija je vrijednost 1,01.

## Plaćanje operatoru tržišta

### Član 7

Operator tržišta dostavlja snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima dnevne planove isporuka pripadajućeg dijela električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača.

Snabdjevač i kupac samosnabdjevač dužni su da kupuju električnu energiju od operatora tržišta po cijeni iz ugovora o kupoprodaji.

Snabdjevač i snabdjevač kupca 50 MW dužan je da operatoru tržišta za obračunski period prenosi fakturisani iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_J * (E_{potrošnja} - E_{300kWh}) + \sum_{i=1}^n n_{Vi} * E_{i50MW}$$

gdje su:

$N_{OIE}$  – ukupan iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju;

$n_J$  - jedinična naknada iz člana 4 ove uredbe, izražena u €/kWh;

$E_{potrošnja}$  - ukupna količina električne energije isporučena krajnjim kupcima, osim potrošnje kupca 50 MW, u obračunskom periodu, izražena u kWh;

$E_{300kWh}$  - ukupna količina električne energije isporučena krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva do 300kWh po mjernom mjestu, prema podacima snabdjevača, u obračunskom periodu, izražena u kWh ;

$n_{Vi}$  – jedinična naknada kupca 50 MW, izražena u €/kWh;

$n$  – broj kupaca 50 MW;

$E_{i50MW}$  - fakturisana količina električne energije snabdjevača kupcu 50 MW u obračunskom periodu, izražena u kWh.

Kupac samosnabdjevač i kupac 50MW kao samosnabdjevač dužan je da operatoru tržišta za obračunski period prenosi iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju.

Kupac samosnabdjevač prenosi iznos naknade izračunat po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_J * E_{potrošnja \text{ do } 50MW}$$

gdje su:

$n_j$  - jedinična naknada iz člana 4 ove uredbe, izražena u €/kWh;

$E_{\text{potrošnja do 50MW}}$  - ukupna količina električne energije koju je potrošio kupac samosnabdjevač do 50 MW, u obračunskom periodu, izražena u kWh.

Kupac 50 MW kao samosnabdjevač prenosi iznos naknade izračunat po sljedećoj formuli:

$$N_{OIE} = n_v * E_{50MW}$$

gdje su:

$n_v$  - iznos jedinične naknade kupca 50 MW kao samosnabdjevača, izražena u c€/kWh;

$E_{50MW}$  - ukupna količina električne energije koju je potrošio kupac 50MW kao samosnabdjevač, u obračunskom periodu izražena u kWh.

Iznos sredstva koja se prikupljaju iz drugih izvora za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoeffikasne kogeneracije, utvrdiće Ministarstvo u skladu sa članom 5 stav 8 ove uredbe.

Iznos sredstava iz stava 7 ovog člana prenosi se operatoru tržišta do 31. januara tekuće godine.

### **Dostavljanje podataka**

#### **Član 8**

Snabdjevač i kupac samosnabdjevač dužni su da do 15. decembra tekuće godine dostave Ministarstvu i operatoru tržišta podatke o:

- 1) ukupnoj električnoj energiji prodatoj kupcima u zavisnosti od kategorije kupaca, kao i preuzetoj električnoj energiji od strane kupca samosnabdjevača u tekućoj godini;
- 2) ukupnoj aktivnoj električnoj energiji kupljenoj od operatora tržišta, u tekućoj godini;
- 3) električnoj energiji koju planira da proda kupcima, u zavisnosti od kategorije kupaca, kao i količini električne energije koju kupac samosnabdjevača planira da preuzme u narednoj godini.

Operator tržišta do 15. decembra tekuće godine dostavlja Ministarstvu podatke o:

- 1) ukupnim novčanim iznosima fakturisanim operatoru tržišta u tekućoj godini od strane povlašćenih proizvođača klasifikovanih po grupama postrojenja za prodatu aktivnu električnu energiju;
- 2) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator tržišta fakturisao snabdjevačima i kupcu samosnabdjevaču po osnovu prodaje aktivne električne energije otkupljene od povlašćenih proizvođača u tekućoj godini;
- 3) ukupnim novčanim sredstvima koje je operator prenosnog sistema fakturisao operatoru tržišta po osnovu debalansa koje su prouzrokovali povlašćeni proizvođači u tekućoj godini;
- 4) preostalim novčanim sredstvima koja će operator tržišta koristiti za kupovinu električne energije od povlašćenih proizvođača za narednu godinu.

Snabdjevač, kupac samosnabdjevač i operator tržišta dužni su da na zahtjev Ministarstva dostave traženu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje podataka iz ovog člana.

U slučajevima odstupanja od dostavljenih podataka u toku godine koji su od značaja za ostvarivanje planiranog prihoda, snabdjevači i kupac samosnabdjevač dužni su da u roku od sedam dana, od dana nastale promjene obavijeste Ministarstvo i operatora tržišta o nastaloj promjeni.

### **Ostvareni prihodi i troškovi**

#### **Član 9**

Ukupni ostvareni godišnji prihod operatora tržišta je zbir ostvarenih prihoda po osnovu prodaje električne energije povlašćenih proizvođača snabdjevača i kupcima samosnabdjevačima, prihoda po osnovu naknada i prihoda iz drugih izvora.

Ukupni ostvareni godišnji troškovi operatora tržišta po osnovu kupljene električne energije od povlašćenih proizvođača u prethodnoj godini, određuju se kao zbir proizvoda

proizvedene električne energije od povlašćenih proizvođača i prosječne podsticajne cijene i pripadajućih ukupnih mjesečnih troškova debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

Prosječna podsticajna cijena određuje se kao zbir proizvoda aktivne električne energije proizvedene u pojedinim objektima povlašćenih proizvođača i podsticajnih cijena određenih u skladu sa propisom kojim se utvrđuje podsticajna cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije, podijeljen sa ukupnom aktivnom električnom energijom proizvedenom u svim objektima povlašćenih proizvođača za obračunski period.

Ukupni ostvareni godišnji troškovi operatora tržišta po osnovu debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači određuju se kao zbir mjesečnih troškova koje je operator tržišta imao po osnovu troška debalansa koji prouzrokuju povlašćeni proizvođači.

### **Procjena godišnje proizvodnje aktivne električne energije od strane povlašćenih proizvođača**

#### **Član 10**

Ministarstvo vrši procjenu očekivane proizvodnje aktivne električne energije svih povlašćenih proizvođača klasifikovanih po grupama objekata na osnovu njihovih energetskih bilansa za narednu godinu i raspoloživih informacija o novim energetskim objektima za koje se može očekivati da će steći status povlašćenog proizvođača u godini za koju se utvrđuje jedinična naknada.

Procjenu očekivanih troškova operatora tržišta za kupovinu aktivne električne energije od povlašćenih proizvođača po podsticajnim cijenama, vrši Ministarstvo u skladu sa propisom kojim se utvrđuju podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije.

### **Način obračunavanja proporcionalnog udjela aktivne električne energije koju snabdjevači i kupac samosnabdjevač kupuju od operatora tržišta**

#### **Član 11**

Obavezni proporcionalni mjesečni udio svakog snabdjevača i kupca samosnabdjevača iz člana 129 stav 1 tačka 10 Zakona, utvrđuje se na osnovu proporcionalnog učešća isporučene aktivne električne energije tog snabdjevača i proporcionalnog udjela preuzete aktivne električne energije kupca samosnabdjevača u prethodnom mjesecu u ukupnoj isporučenoj aktivnoj električnoj energiji kupcima date kategorije.

Obavezni proporcionalni mjesečni udio utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

$$q_i = U_K \cdot \frac{W_{Ki}}{\sum_{j=1}^n W_{Kj}} \cdot 100; \sum_{i=1}^n q_i = 100 (\%)$$

gdje su:

$q_i$  - mjesečni proporcionalni udio snabdjevača ili kupca samosnabdjevača "i", izražen u procentima (%):

$W_{Ki}$  - mjesečna isporučena aktivna električna energija snabdjevača „i” ili preuzeta aktivna električna energija od strane kupca samosnabdjevača „i” iz kategorije K, izražena u kWh;

$n$  - broj svih snabdjevača i kupca samosnabdjevača iz kategorije „K”;

K – kategorija kupca samosnabdjevača „i” ili kupca kojeg snabdjevač „i” („kupac 50 MW” ili „kupac”);

$U_K$  – odnos naknade za kategoriju „K” i zbira naknada za sve kategorije kupca.

### **Utvrđivanje razlike prihoda i troškova operatora tržišta po osnovu otkupa i prodaje električne energije od povlašćenih proizvođača**

#### **Član 12**

Operator tržišta do 15. decembra tekuće godine vrši obračun i sravnjenje ostvarenih prihoda i troškova po osnovu kupovine i prodaje električne energije od povlašćenih proizvođača za tekuću godinu.

Ako se po osnovu razlike iz stava 1 ovog člana ostvari višak sredstava ( $\Delta$ ) ista će, nakon umanjenja za pripadajuće transakcione troškove po ovom osnovu, operator tržišta koristiti za otkup električne energije iz obnovljivih izvora u narednoj godini.

Ako se utvrdi odstupanje ostvarene i planirane proizvodnje povlašćenih proizvođača i neostvarenje planirane potrošnje u tekućoj godini, koje može dovesti do neostvarenja planiranog prihoda, operator tržišta kod Ministarstva pokreće inicijativu za obezbjeđenje dodatnih sredstava.

Uz inicijativu iz stava 3 ovog člana operator tržišta dostavlja i dokumentovani izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima do trenutka podnošenja inicijative, sa projekcijom do kraja tekuće godine.

Ministarstvo preispituje opravdanost inicijative iz stava 3 ovog člana i ako zaključi da je opravdana, utvrdiće iznos sredstava potrebnih za podsticanje proizvodnje povlašćenih proizvođača.

Sredstva iz stava 5 ovog člana obezbijavaju se iz Budžeta Crne Gore i prenose operatoru tržišta.

### **Prenos sredstava**

#### **Član 13**

Snabdjevač je dužan da sačini Izvještaj o ukupnom iznosu novčanih sredstava fakturisanih za naknadu krajnjim kupcima i troška koji je imao po osnovu faktura za prenos naknade operatoru tržišta na mjesečnom nivou do dana početka primjene ove uredbe.

Snabdjevač i operator tržišta dužni su da izvrše usklađivanje ukupnog potraživanja i obaveza u poslovnim knjigama.

### **Fjučersi za 2019. godinu i koeficijent kvaliteta električne energije**

#### **Član 14**

Fjučersi sa referentne berze, utvrđeni u skladu sa članom 249 stav 1 tačka 1 Zakona primjenjuju se za 2019. godinu.

Koeficijent kvaliteta električne energije proizvedene u objektu koji koristi obnovljive izvore i objektu za visokoefikasnu kogeneraciju iz člana 5 stav 4 ove uredbe za 2019. godinu iznosi 0,8.

### **Prestanak primjene**

#### **Član 15**

Danom početka primjene ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG“, br. 33/16, 3/17 i 3/19).

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 16**

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. juna 2019. godine.

Broj: 07-2017

Podgorica, 23. maj 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2019. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO - URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE**  
**BIJELO POLJE**

Član 1

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 7/14) (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a).

Član 2

Izmjene i dopune PUP-a obuhvataju lokacije određene za biznis zone na teritoriji opštine Bijelo Polje, određene Odlukom o osnivanju biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje - Ravna Rijeka" i "Ribarevine - Poda" ("Službeni list CG- Opštinski propisi", br. 19/18 i 48/18).

Član 3

Za Izmjene i dopune PUP-a radiće se Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16).

Član 4

Finansijska sredstva potrebna za izradu Izmjena i dopuna PUP-a, obezbijediće se iz Budžeta Crne Gore, sa pozicije organa državne uprave nadležnog za održivi razvoj i turizam u iznosu od 7.000 eura.

Član 5

Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora sa rukovodiocem izrade.

Član 6

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na osnovu Programskog zadatka, koji je sastavni dio ove odluke.



## Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1641

Podgorica, 18. aprila 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**PROGRAMSKI ZADATAK ZA  
IZRADU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO- URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BIJELO POLJE**

**I. UVODNE NAPOMENE**

Odlukom o osnivanju biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje - Ravna Rijeka" i "Ribarevine - Poda" ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 19/18 i 48/18) Opština Bijelo Polje osnovala je biznis zone "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje-Ravna Rijeka" i "Ribarevine-Poda" na području te opštine. Cilj je podrška ekonomskom razvoju opštine, podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta, pa je iz tog razloga neophodno inicirati izmjene Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 07/14) u dijelu formiranja biznis zona.

Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PUP-a sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) mogu, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom.


Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna PUP-a izrađuje se u skladu sa članom 25 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, budući da je isti sastavni dio Odluke o izradi planskog dokumenta.

**II. OBUHVAT I GRANICE IZMJENA I DOPUNA PUP-A**



Izmjene i dopune PUP-a se odnose na:


- Izmjene namjena pojedinih površina u zahvatu urbanističko planskog rješenja u postojećem PUP-u na više lokacija.
- Izmjena i dopuna smjernica za sprovođenje PUP-a u predmetnom prostoru-zahvatu.



Lokacija 1: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Nedakusi", koja obuhvata: obalom Lima od kraja Pruške nizvodno do Strojtaničkog mosta, zatim Strojtaničkim putem sjeverozapadno do željezničke pruge, zatim prugom takođe do početka Pruške. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 921.595m<sup>2</sup>, od čega je u privatnoj svojini 714.135m<sup>2</sup>, a u državnoj svojini 207.460m<sup>2</sup> koje se nalazi u obuhvatu zahvata DUP-a „Industrijska zona“.



Lokacija 2: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Cerovo" koja obuhvata zemljište i objekte skladišta "Cerovo". Biznis zonu čine katastarske parcele u državnoj svojini, ukupne površine 313.877m<sup>2</sup> koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

Biznis zona CEROVO  
 Biznis zona CEROVO  
 Biznis zona CEROVO



Biznis zona CEROVO  
 Biznis zona CEROVO  
 Biznis zona CEROVO




Lokacija 3: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Vraneška dolina" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa regionalnog puta Slijepač most- Pljevlja, u dijelu Slijepač most - Kovren, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zone sa Menadžerom biznis zone. Biznis zonu čine katastarske parcele u privatnoj svojini razvrstane u 11 lokaliteta, ukupne površine 230.690m<sup>2</sup> koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.



#### lokacije


- ◆ Lokacija 1
- ◆ Lokacija 2
- ◆ Lokacija 3
- ◆ Lokacija 4
- ◆ Lokacija 5
- ◆ Lokacija 6
- ◆ Lokacija 7
- ◆ Lokacija 8
- ◆ Lokacija 9
- ◆ Lokacija 10
- ◆ Lokacija 11



Lokacija 4: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone Biznis zona "Bistrička dolina" koja obuhvata zemljište od ušća rijeke Bistrice u Lim, zatim uzvodno dolinom rijeke Bistrice do naselja Bistrica, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zona sa Menadžerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 267.490m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 74.291m<sup>2</sup> u državnoj svojini 193.199m<sup>2</sup> razvrstanih u 13 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

#### BZ Bistrička dolina - Lokaliteti

- ◆ Lokacija 1
- ◆ Lokacija 2
- ◆ Lokacija 3
- ◆ Lokacija 4
- ◆ Lokacija 5
- ◆ Lokacija 6
- ◆ Lokacija 7
- ◆ Lokacija 8
- ◆ Lokacija 9
- ◆ Lokacija 10
- ◆ Lokacija 11
- ◆ Lokacija 12
- ◆ Lokacija 13




Lokacija 5: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Rakonje-Ravna Rijeka" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa magistralnog puta Bijelo Polje- Podgorica, u dijelu od podvožnjaka Rakonje do Ravne Rijeka, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zona sa Menadžerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 134.724m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 77.046m<sup>2</sup> u državnoj svojini 57.678m<sup>2</sup> razvrstanih u 9 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata plana GUR-a, DUP-a i Prostornog plana.



**Biznis zona Rakonje - Ravna Rijeka**


- 📍 Lokacija 1
- 📍 Lokacija 2
- 📍 Lokacija 3
- 📍 Lokacija 4
- 📍 Lokacija 5
- 📍 Lokacija 6
- 📍 Lokacija 7
- 📍 Lokacija 8
- 📍 Lokacija 9



Lokacija 6: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Ribarevine-Poda" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa magistralnog puta Ribarevine- Berane, u dijelu od mosta Ribarevine do Poda, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zone sa sa Menadzerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 324.236m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 94.553m<sup>2</sup> u državnoj svojini 229.683m<sup>2</sup> razvrstanih u 12 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

**Biznis zona Ribarevine - Poda**

- 📍 Lokacija 1
- 📍 Lokacija 2
- 📍 Lokacija 3
- 📍 Lokacija 4
- 📍 Lokacija 5
- 📍 Lokacija 6
- 📍 Lokacija 7
- 📍 Lokacija 8
- 📍 Lokacija 8
- 📍 Lokacija 9
- 📍 Lokacija 10
- 📍 Lokacija 11
- 📍 Lokacija 12
- 📍 Lokacija 13



**III. USLOVI I SMJERNICE PLANSKOG DOKUMENTA VIŠEG REDA I RAZVOJNIH STRATEGIJA**

U postupku izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je voditi se uslovima i smjernicama iz sljedećih dokumenata:

- Prostorni plan Crne Gore do 2020 ("Službeni list CG", br. 24/08 i 44/12);
- Prostorni urbanistički plan Opštine Bijelo Polje ("Službeni list CG", broj 7/14);
- Ostale važeće prostorno planske dokumentacije na državnom i lokalnom nivou;

Izmjene i dopune PUP-a treba izrađivati u skladu sa propisima kojima su uređuje oblast životne sredine, kulturnih dobara, zagađenja vazduha, buke, voda, otpada, zemljišta, energetike, putne infrastrukture, turizma, državnom premjeru i katastru nepokretnosti i dr.

#### **IV. PRINCIPI, VIZIJA I CILJEVI PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA**

Strateško opredjeljenje Crne Gore je da racionalno i održivo koristi svoje prirodne i stvorene resurse i da se razvija kao ekološka država, u skladu sa ustavnim određenjem, kroz: primjenu principa održivog razvoja; nastavak tranzicijskih reformi; uključenje Crne Gore u evropske integrativne tokove i Evropsku uniju i potpunije korišćenje raznih oblika domaće i strane institucionalne i ekspertske pomoći i savjeta; širenje međunarodne ekonomske i druge razmjene; brži i održivi rast ekonomije; unapređenje socijalnog razvoja i socijalne kohezije; razvijanje različitih oblika društvene komunikacije i interakcije; očuvanje i razvijanje kulturnog (etničkog, vjerskog, rodnog i dr.) identiteta i raznolikosti; blagovremenu izradu i donošenje nedostajućih strateških dokumenata.

Preduslov ravnomyernog, kvalitetnog i dugoročno održivog razvoja je unapređenje ukupne infrastrukture.

Državne interese treba uskladiti sa interesima lokalne zajednice, a naročito u oblastima upravljanja i zaštite životne sredine, prirodne i kulturne baštine, razvoja privrednih aktivnosti, infrastrukturnih projekata i upravljanja infrastrukturnim sistemima.

Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP-a je obezbjeđivanje prostorno planskih preduslova za podršku ekonomskom razvoju opštine, podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta, pa je iz tog razloga neophodno inicirati izmjene Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 7/14) u dijelu formiranja biznis zona.

Kroz izradu Izmjena i dopuna PUP-a sagledaće se uslovi i zahtjevi ekološke zaštite i mogućnosti ekonomskog korišćenja prirodnih resursa za razvoj infrastrukture i komplementarnih djelatnosti. U smislu poštovanja principa održivog razvoja to zahtjeva ispunjavanje tri uslova: ekološku podobnost, u smislu razvojnih djelatnosti koje se mogu realizovati u područjima sa izuzetnim prirodnim vrijednostima; ekonomsku isplativost u smislu investicija i aktivne zaštite područja.

#### **V. KONCEPTUALNI OKVIR PLANIRANJA, KORIŠĆENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PLANSKOG PODRUČJA SA STRUKTUROM OSNOVNIH NAMJENA POVRŠINA I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA**

Kroz izradu Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je stvoriti prostorno planske preduslove za ekonomski razvoj opštine, podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta, pa je iz tog razloga neophodno inicirati izmjene prostorno planske dokumentacije za realizaciju projekta biznis zona.

Odlukom o osnivanju biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje - Ravna Rijeka" i "Ribarevine - Poda" ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 19/18 i 48/18) Opština Bijelo Polje osnovala je biznis zone "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje-Ravna Rijeka" i "Ribarevine-Poda" na području te opštine.

Lokacija 1: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Nedakusi", koja obuhvata: obalom Lima od kraja Pruške nizvodno do Strojaničkog mosta, zatim Strojaničkim putem sjeverozapadno do željezničke pruge, zatim prugom takođe do početka Pruške. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 921595m<sup>2</sup>, od čega je u privatnoj svojini 714135m<sup>2</sup> koje se nalazi u obuhvatu zahvata DUP-a Industrijska zona.

Lokacija 2: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Cerovo" koja obuhvata zemljište i objekte skladišta "Cerovo". Biznis zonu čine katastarske parcele u državnoj svojini, ukupne površine 313877m<sup>2</sup> koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

Lokacija 3: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Vraneška dolina" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa regionalnog puta Slijepač most- Pljevlja, u dijelu Slijepač most - Kovren, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zone sa Menadžerom biznis zone. Biznis zonu čine katastarske parcele u privatnoj svojini razvrstane u 11 lokaliteta, ukupne površine 230690m<sup>2</sup> koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

Lokacija 4: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone Biznis zona "Bistrička dolina" koja obuhvata zemljište od ušća rijeke Bistrice u Lim, zatim uzvodno dolinom rijeke Bistrice do naselja Bistrica, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zona sa Menadžerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 267490m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 74291m<sup>2</sup> u državnoj svojini 193199m<sup>2</sup> razvrstanih u 13 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

Lokacija 5: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Rakonje-Ravna Rijeka" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa magistralnog puta Bijelo Polje- Podgorica, u dijelu od podvožnjaka Rakonje do Ravne Rijeke, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zone sa Menadžerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 134724m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 77046m<sup>2</sup> u državnoj svojini 57678m<sup>2</sup> razvrstanih u 9 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata plana GUR-a, DUP-a i Prostornog plana.

Lokacija 6: Izmjene i dopune PUP-a se odnose na preispitivanje namjene površina sa ciljem definisanja biznis zone "Ribarevine-Poda" koja obuhvata zemljište pored putnog pojasa magistralnog puta Ribarevine- Berane, u dijelu od mosta Ribarevine do Poda, za površine koje kao pogodne za investiranje u privredne objekte identifikuju korisnici biznis zone sa sa Menadžerom biznis zona. Biznis zonu čine katastarske parcele ukupne površine 324236m<sup>2</sup> od čega je u privatnoj svojini 94553m<sup>2</sup> u državnoj svojini 229683m<sup>2</sup> razvrstanih u 12 lokaliteta koje se nalaze u obuhvatu zahvata Prostornog plana.

Stoga je kroz izradu Izmjena i dopuna PUP-a neophodno definisati prostor za realizaciju projekta „biznis zona“, kao i propisati uslove, mjere, smjernice za direktnu implementaciju planskog rješenja.

#### **VI. METODOLOGIJA**

Prilikom izrade Izmjena i dopuna PUP-a potrebno je pridržavati se metodologije definisane Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17) (u daljem tekstu: Pravilnik).

## VII. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

Obim i nivo obrade Izmjena i dopuna PUP-a treba dati tako da se u potpunosti primjene odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Paralelno sa izradom Izmjena i dopuna PUP-a predviđena je i izrada strateške procjene uticaja plana na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 52/16), čije elemente treba ugraditi u planski dokumenta.

Izmjene i dopune PUP-a izrađuju se na kartama razmjere 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000 i topografsko - katastarskim planovima razmjere 1:2.500.

Izmjene i dopune PUP-a, po utvrđenim fazama i za definisane segmente, treba da bude urađen i prezentovan u analognom i digitalnom formatu. Digitalni oblik – za tekstualni dio u standardu Microsoft Word i PDF formatu, a grafički u standardu Auto Cad i GIS formatu.

Izmjene i dopune PUP-a se izrađuju na kartama, topografsko-katastarskim planovima i katastrima vodova u digitalnoj formi i georeferenciranim ortofoto podlogama, a prezentira na kartama i topografsko-katastarskim planovima u analognoj formi izrađenim na papirnoj podlozi i isti moraju biti identični po sadržaju.

Analogne i digitalne forme geodetsko-katastarskih planova moraju biti ovjerene od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

## VIII. OBAVEZE RUKOVODIOCA IZRADE PLANA

Rukovodilac izrade Izmjena i dopuna PUP-a će nadležnom Ministarstvu, dostaviti na uvid, odnosno stručnu ocjenu u skladu sa Zakonom, sljedeće faze:

- Koncept plana;
- Nacrt plana; i
- Predlog plana.

Rukovodilac izrade će na osnovu sintezne ocjene postojećeg stanja, prostorno planske i studijske dokumentacije, ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovane javnosti i organa za tehničke uslove, ocjene prirodnih uslova za razvoj, a naročito u dijelu mogućnosti korišćenja prostora i pogodnost terena za gradnju i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja u planskom periodu, kao i zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite, izraditi koncept plana, saglasno Pravilniku.

Rukovodilac izrade će, saglasno Zakonu, dostaviti Nacrt Izmjena i dopuna PUP-a Ministarstvu kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura utvrđivanja Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a.

Rukovodilac izrade je dužan da u Predlog Izmjena i dopuna PUP-a, a nakon sprovedenog postupka i stručne ocjene i javne rasprave, ugradi sve prijedloge i mišljenja nadležnih organa.

Predlog Izmjena i dopuna PUP-a će rukovodilac izrade dostaviti Ministarstvu, kako bi se u zakonskom postupku sprovela procedura donošenja ovog planskog dokumenta.

Po usvajanju plana, rukovodilac izrade će Ministarstvu predati konačnu verziju planskog dokumenta u adekvatnoj formi koja je definisana Pravilnikom o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta ("Službeni list CG", br. 76/17 i 73/18).

Na osnovu člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2019. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADA IZMJENA I DOPUNA**  
**PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BIJELO POLJE I VISINI NAKNADE**  
**ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA**  
**PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA**

1. Ovom odlukom određuje se rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje (u daljem tekstu: Izmjene i dopune PUP-a) i visina naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna PUP-a.
2. Za rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a određuje se Jadranka Popović, dipl. ing.arh.urb.
3. Rukovodiocu i stručnom timu iz tačke 1 ove odluke utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 7.000 eura.
4. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, iz tačke 3 ove odluke, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima.
5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07- 1641

Podgorica, 18. aprila 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**



Na osnovu člana 15 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima ("Službeni list CG", broj 44/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. maja 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N j E**  
**O IMENOVANJU SAVJETA ZA SARADNJU SA**  
**DIJASPOROM - ISELJENICIMA**

1. Imenuje se Savjet za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, u sastavu:
- f) predstavnici dijaspore - iseljenika:
- Vidak Mitrović, Udruženje Crnogoraca Vojvodine - Republika Srbija;
  - Dragan Đukanović, Udruženje Crnogoraca Novog Sada - Republika Srbija;
  - Nikola Bulatović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Durmitor, iz Bačkog Dobrog Polja - Republika Srbija;
  - Ismet Ramčilović, Udruženje građanija porijeklom iz Sandžaka - Bosna i Hercegovina;
  - Mirza Redžić, Savjet crnogorske nacionalne manjine u BiH - Bosna i Hercegovina;
  - Milka Butulija, Udruženje Crnogoraca u Hercegovini "Vuk Mićunović" - Bosna i Hercegovina;
  - Nedžad Nurković, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke - Savezna Republika Njemačka;
  - Miloš Bukilić, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke - Savezna Republika Njemačka;
  - Beka Selimanjin, Savez crnogorskih asocijacija Njemačke - Savezna Republika Njemačka;
  - Senad Perazić, Kulturni Centar "Rumija" - Sjedinjene Američke Države;
  - Esad Rastoder, Bošnjački savez Crne Gore u Njujorku - Sjedinjene Američke Države;
  - Ruždija Jarović, Euro Gusinje - Sjedinjene Američke Države;
  - Ozlem Susluoglu, Udruženje iseljenika iz Crne Gore u Adani - Republika Turska;
  - Bedri Gul - Republika Turska;
  - Faruk Tuzović - Republika Turska;
  - Elena Simovich, Crnogorska zajednica provincije Čako "Kralj Nikola" - Republika Argentina;
  - Emilio Ognjenovich, Crnogorska zajednica Buenos Ajresa - Republika Argentina;
  - Ljubo Radović, Savez Crnogoraca Hrvatske - Republika Hrvatska;
  - Dušan Mišković, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske - Republika Hrvatska;
  - Edin Latić, Zavičajni klub "Bihor" - Veliko Vojvodstvo Luksemburga;
  - Enver Korać, Bošnjačko-donatorski fond - Veliko Vojvodstvo Luksemburga;
  - Milan Zlatičanin, Alba Montenegro - Republika Albanija;
  - Boris Popivoda, Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji - Republika Sjeverna Makedonija;
  - Senad Šabović, Udruženje Crnogoraca Kosova - Republika Kosovo;
  - Remzo Skenderović, Crnogorsko akademsko društvo "Luča" - Republika Slovenija;
  - Danijela Đurđević, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore u Italiji - Republika Italija;
  - Esmir Rastoder, Bošnjačka dijaspora Crne Gore u Švajcarskoj - Švajcarska Konfederacija;
  - Miomir Tomčić - Kraljevina Danska;
  - Seadin Dino Kolar, Crnogorsko kulturno društvo Toronto - Kanada;
  - dr Borislav Roganović, Udruženje Crnogoraca u Ruskoj Federaciji - Ruska Federacija;
  - Dejan Šestović, Asocijacija Montenegro - Republika Francuska;

- Neven Pajović, Britansko - crnogorsko društvo "Montenegro-UK society" - Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske;
  - Goran Vratnica, Udruženje crnogorsko - belgijskog prijateljstva "Montenegro" - Kraljevina Belgija;
  - Anes Kačamaković, Bošnjačko udruženje Plavljana i Gusinjana "Behar" - Kraljevina Holandija;
  - Orhan Hadžialjević - Savezna Republika Austrija, Češka Republika i Slovačka Republika;
  - Stevan Kraljević - Mađarska, Rumunija, Republika Poljska i Ukrajina;
  - Mihailo Mandić, Crnogorska etnička zajednica Australije - Komonvelt Australija, Novi Zeland i Južnoafrička Republika;
  - Vladislav Vanja Popović, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru - Republika Kipar i Grčka;
  - Damir Radončić - Kraljevina Španija i Portugalska Republika;
  - Božidar Gardašević, Norveško-crnogorsko udruženje - Kraljevina Norveška, Kraljevina Švedska i Republika Finska;
  - Nikolas Klisić, Urugvajska crnogorska zajednica - Republika Čile, Republika Peru, Republika Paragvaj, Istočna Republika Urugvaj, Bolivarska Republika Venecuela, Višenacionalna Država Bolivija, Savezna Republika Brazil, Republika Gvatemala, Sjedinjene Meksičke Države i Republika Panama;
  - Veselin Mijač - ostale države;
- g) predstavnici organa državne uprave, nadležnog odbora, opština i drugih institucija i udruženja:
- mr Ivan Jovović, pomoćnik direktora Uprave za dijasporu;
  - Selim Lika, generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova;
  - Milanka Baković, generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  - Aleksandar Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete;
  - dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke;
  - Igor Vučinić, sekretar Ministarstva kulture;
  - Miloš Lalević, generalni direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih;
  - Nikola Antović, sekretar Ministarstva zdravlja;
  - mr Sead Šahman, savjetnik u kabinetu ministra rada i socijalnog staranja;
  - Miloš Čelanović, generalni direktor Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije;
  - dr Gordana Radojević, direktorica Uprave za statistiku;
  - Igor Građević, generalni direktor Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
  - Nemanja Katnić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;
  - Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;
  - Luid Škrelja, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, poslanik;
  - Ervin Ibrahimović, član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, poslanik;
  - dr Ivan Vuković, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica;
  - Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar;
  - Fahrudin Begović, menadžer Opštine Bijelo Polje;
  - Anela Čekić, predsjednica Opštine Gusinje;

- Sonja Nikčević, potpredsjednica Opštine Nikšić;
  - Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica;
  - Mirsad Barjaktarević, predsjednik Opštine Plav;
  - Fahreta Husović, šefica Službe za saradnju sa dijasporom u Opštini Rožaje;
  - Fadil Kajoshaj, predsjednik Skupštine Opštine Tuzi;
  - Astrit Hoxha, potpredsjednik Opštine Ulcinj;
  - Dragan Radulović, predsjednik Matice crnogorske;
  - dr Amer Halilović, predsjednik odbora Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori;
  - Faik Nika, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori;
  - Ana Popović, sekretarka Romskog savjeta u Crnoj Gori;
  - Marin Čaveliš, Hrvatsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori;
  - mr Kadrija Kurpejović, generalni sekretar Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore;
  - prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore;
  - Olivera Vukadinović, urednica Satelitskog programa Radio televizije Crne Gore;
  - Pavle Goranović, vanredni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;
  - Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore;
  - Predrag Mitrović, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore;
- h) istaknute ličnosti iz Crne Gore:
- prof. dr Milan Vukčević, profesor na Mašinskom fakultetu UCG;
  - akademik Zuvdija Hodžić, predsjednik SUBNOR-a;
  - Marko Špadijer, član Savjeta Matice crnogorske, glavni i odgovorni urednik časopisa „Matica“;
- dr Nebojša Čagorović, načelnik Odjeljenja za analitiku u Ministarstvu vanjskih poslova i saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka UCG;
- dr Ilir Čapuni, predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj;
- i) istaknute ličnosti iz reda dijaspore - iseljenika:
- Ismet Muhović, Veliko Vojvodstvo Luksemburg;
  - Mirko Zečević, Republika Srbija;
  - Pavle Ljulđuraj, Sjedinjene Američke Države;
  - Remzo Skenderović, Švajcarska Konfederacija;
  - Aleks Rohas Božović, Republika Peru;
- j) istaknute ličnosti iz oblasti nauke iz reda dijaspore - iseljenika:
- prof. dr sci. Milorad Nikčević, književni historičar, teoretičar i književnik;
  - prof. dr Milenko Perović, filozof, osnivač i prvi šef Katedre za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
  - prof. dr Srđan Redžepagić, profesor na Univerzitetu u Nici „Sofija Antopolis“;
  - prof. dr Aleksandra Perović, vandredni profesor na University College u Londonu;
  - dr Andrej Mihailović, istraživač na University Kings College u Londonu.
2. Danom donošenja ovog rješenja prestaje mandat Savjeta za saradnju sa iseljenicima koji je imenovan u skladu sa Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima ("Službeni list CG", broj 47/15).
3. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-1778/4

Podgorica, 16. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

Na osnovu člana 91 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova donijelo je

**PRAVILNIK  
O NAČINU SPROVOĐENJA INTERNOG OGLASA ZA RASPOREĐIVANJE NA  
RAD U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU**

**Član 1**

Sprovođenje internog oglasa za raspoređivanje diplomate, drugog službenika i namještenika na rad u diplomatskom i konzularnom predstavništvu Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularno predstavništvo) vrši se na način propisan ovim pravilnikom.

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Interni oglas iz člana 1 ovog pravilnika (u daljem tekstu: interni oglas) sprovodi organizaciona jedinica Ministarstva vanjskih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) nadležna za upravljanje ljudskim resursima, na osnovu pisanog zahtjeva generalnog sekretara o potrebi popunjavanja određenog radnog mjesta.

**Član 4**

Interni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Ministarstva.

Interni oglas sadrži:

- naziv diplomatsko-konzularnog predstavništva i mjesto vršenja poslova;
- naziv radnog mjesta;
- zvanje u kojem se poslovi vrše;
- uslove za vršenje poslova radnog mjesta;
- rok za podnošenje prijave;
- popis potrebne dokumentacije;
- način podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijave na interni oglas je 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.

**Član 5**

Uz prijavu na interni oglas, pored dokaza o ispunjenosti uslova, kandidat prilaže i motivaciono pismo, radnu biografiju i mišljenje rukovodioca organizacione jedinice Ministarstva u kojoj je raspoređen, koje se naročito odnosi na ocjenu radne uspješnosti i sposobnosti kandidata i nesmetani nastavak radnog procesa u slučaju izbora kandidata za raspoređivanje na rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

**Član 6**

U slučaju da se na interni oglas nije prijavio nijedan kandidat, odnosno da su sve prijave neblagovremene ili uz njih nije dostavljena potrebna dokumentacija ili se utvrdi da nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove internog oglasa, organizaciona jedinica iz člana 3 ovog pravilnika o tome sačinjava izvještaj, koji dostavlja komisiji za predlaganje kandidata za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar vanjskih poslova.

O izvještaju iz stava 1 ovog člana Komisija obavještava ministra vanjskih poslova.

#### Član 7

Organizaciona jedinica iz člana 3 ovog pravilnika, u roku od 15 dana od dana isteka roka iz člana 4 stav 3 ovog pravilnika, na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa i dostavlja je Komisiji.

#### Član 8

U cilju provjere motivacije i sposobnosti relevantnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta (vještine komunikacije, analitičko razmišljanje, pregovaračke sposobnosti, poznavanje jezika države prijema i drugo), Komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz člana 7 ovog pravilnika.

Na osnovu razgovora iz stava 1 ovog člana i uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija sačinjava predlog za izbor kandidata za raspoređivanje na rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, vodeći računa o ograničenjima iz člana 91 stav 2 i člana 92 stav 5 Zakona o vanjskim poslovima.

Predlog iz stava 2 ovog člana mora biti obrazložen.

#### Član 9

O postupku utvrđivanja predloga iz člana 8 ovog pravilnika Komisija sačinjava izvještaj koji uz taj predlog dostavlja ministru vanjskih poslova.

#### Član 10

Na povlačenje, ispravku i uvid u dokumentaciju internog oglasa shodno se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima.

#### Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu sprovođenja internog oglasa za raspoređivanje na rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu („Službeni list CG“, br. 58/11 i 33/14).

#### Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 03/3-12/19

Podgorica, 10. maja 2019. godine

Ministar,  
prof. dr **Srdan Darmanović**, s.r.

Na osnovu člana 9 stav 3 Zakona o raftingu („Službeni list CG“, br. 53/11 i 53/16),  
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je

**PRAVILNIK  
O VISINI NAKNADE ZA VRŠENJE PREGLEDA ČAMACA ZA RAFTING**

Član 1

Naknada za osnovni, redovni i vanredni pregled čamaca za rafting plaća se u iznosu utvrđenom ovim pravilnikom.

Član 2

Visina naknade iz člana 1 ovog pravilnika iznosi 10,00 eura po dužnom metru čamca za rafting.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 342/19-05-2950/3  
Podgorica, 16. maja 2019. godine

Ministar,  
**Osman Nurković, s.r.**

Na osnovu člana 73 stav 2 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", broj 29/07, i „Službeni list CG", br. 32/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Uprava za nekretnine donijela je

**R J E Š E N j E**  
**O POTVRĐIVANJU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI ZA**  
**KO DONJA BIJELA**

1. Potvrđuje se baza podataka za KO Donja Bijela.
2. Primjena baze podataka katastra nepokretnosti počinje od 27. maja 2019. godine.
3. Katastarski operat za katastarsku opštinu, iz tačke 1 ovog rješenja, izrađen po Zakonu o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRCG," broj 37/74), prestaje da važi, a čuva se kod organa uprave nadležnog za poslove premjera i katastra nepokretnosti Opštine Šavnik do 27. maja 2020. godine, nakon čega će se kao dokumentacija trajne vrijednosti arhivirati u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 02-3446  
Podgorica, 23. maja 2019. godine

Direktor,  
**Dragan Kovačević, s.r.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. maja 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA DIREKCIJE ZA SAOBRAĆAJ**

Savu Parači, direktoru Direkcije za saobraćaj, prestaje mandat, zbog isteka mandata.

Broj: 07-1860/3

Podgorica, 16.maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**



Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", broj 2/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. maja 2019. godine, donijela je

**R J E Š E N j E**  
**O ODREĐIVANJU V.D. DIREKTORA UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ**

Za v.d. direktora Uprave za saobraćaj, određuje se Savo Parača, diplomirani socijalni radnik, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-1860/4  
Podgorica, 16. maja 2019. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**